

Yesu ŋu maziɔ qɔ ayi afisiafi

traduit de « Partout avec Jésus ! »

p

f

1. Ye - su ŋu ma - ziɔ qɔ a -

p

yi a - fi - sia - fi Nye - ma - klä

f

le e - ŋu 'kpo o, ma - no e - gbo !

p

E - fe fli - wo me zo - zo me - ga - se - sē

mf

nam o : Ma - no Ye - su ko ŋu,

e - ya si ta mo la nam.

2. Yesu ḥu mazio ḥo ! Ne Kplɔla fatu sia
Kplɔnam to mo sesewo dzi yeajewoyi,
Ne edoam kpo, xoa nye lɔlɔtɔwo l'asinye,
Ne nuwo kej vɔ nam, 'ya ḥutɔ susɔna nam.

3. Yesu ḥu mazio ḥo, le dzomejɔli me ;
Yesu ḥu mazio ḥo, le vuva dziɔjɔ me ;
Yesu ḥu mazio ḥo, le agudzedze nyui nu,
Yesu ḥu mazio ḥo, ne 'nye be zã fo xlãm hã.

4. Yesu ḥu mazio ḥo ! Nye ðela xoa ḥgonye,
Nenye kpodzo alo veve deto me hã ;
Le dzudzɔ, dɔwɔwɔ loo fu ḥkekewo me hã,
Yesu ḥu mazio ḥo, 'fii 'fe lɔlɔ kplɔm yi ko !

5. Yesu ḥu mazio ḥo ! Naneke mavãm o.
Ne meli kplii, ku gɔ hã bua efe ḥusẽ.
Exoa ḥgonye, doa ḥusẽm be madze ye yome,
Yesu ḥu mazio ḥo, le ku kple agbe me siaa.